

„Print-tel info servis“ Općine Gračanica, uspostava i funkcionisanje

OMER HAMZIĆ

DA BI se obezbijedilo kontinuirano, sveobuhvatno i objektivno informisanje građana i javnosti o radu općinske uprave (termin općinska uprava u ovom slučaju obuhvata Općinsko vijeće i njegove organe, instituciju načelnika i sve općinske službe), te stalna komunikacija između građana i organa lokalne vlasti s ciljem da se kontinuirano ostvaruje demokratska kontrola te iste vlasti kao servisa građana, u Općini Gračanica pristupilo se izradi Komunikacijske strategije, kojom je uspostavljen međusobno povezan i funkcionalan sistem internog i eksternog informisanja, kadrovski osposobljen i tehnički podržan računarskom mrežom i odgovarajućim softverom, tako da funkcioniše kao višekanalni info servis, preko kojeg se ostvaruje: međusobna komunikacija između ključnih segmenata općinske uprave (interni informisanje) i komunikacija organa općinske uprave sa građanima (eksterni informisanje). Višekanalni komunikacijski sistem uspostavlja se u okviru Projekta razvoja općina (MDP), kojeg finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

(SDC), a implementira ga švajcarska nevladina organizacija Intercooperation sa sjedištem u Bernu.

U ovom prilogu govori se o praktičnim modelima interne i eksterne komunikacije kao o jedinstvenom višekanalnom komunikacionom sistemu koji funkcioniše kao spona između lokalne vlasti i građana (javnosti) i tako ostvaruju ključni zahtjevi, postavljeni u Komunikacijskoj strategiji općine Gračanica.

USPOSTAVA „PRINT-TEL INFO SERVISA“

U prvom dijelu tog dokumenta, koji se bavi analizom komunikacija, daje se detaljan uvid u načine i efekte komuniciranja unutar (interna komunikacija) i izvan (eksterna komunikacija) općine. Osim toga, učinjen je pokušaj da se uđe i u organizacijske, finansijske i tehničke aspekte svih vidova komunikacije općine. Na osnovu tako postavljene sistematske analize komunikacija, definisani su specifični, mjerljivi, ostvarivi i relevantni ciljevi, kao i aktivnosti koje se moraju poduzeti ukoliko se žele ostvariti ti ciljevi.

U analizi internih komunikacija težište je dato: na sastanke osoblja, intranet, tele-

fon, oglasnu ploči i bilten. U analizi eksterne komunikacije težište je dato: na odnose s medijima web stranicu, oglasnu ploču, promotivne publikacije, plaćeno oglašavanje, telefon, odnose s klijentima, dizajn itd.

U dijelu Strategije u kojem se analizira eksterno komuniciranje posebna pažnja posvećena je tehnikama, sredstvima i aktivnostima eksterne komunikacije općine Gračanica sa građanima i medijima. U tom smislu, uspostavlja se odjel ili služba za informisanje u općini kao nezamjenjiv organizacioni oblik u realizaciji poslova s područja odnosa sa javnošću i nezaobilazna spona između pojedinih organizacionih segmenata (kao izvora informacija) i medija preko kojih se te informacije prenose građanima. To se obezbjeđuje čvrstom uvezanošću svih organizacionih segmenata lokalne uprave sa službom informisanja koja u praksi funkcioniše kao dobro organizovan i tehnički potpuno opremljen servis pod nazivom „Print-tel info servis“ općine Gračanica.

FUNKCIOSANJE „PRINT-TEL INFO SERVISA“

a) Od izvora informacije do Print-tel info servisa“ (obaveze općinskih organa uprave): Strategijom je predviđeno da se na jednom mjestu prikupljaju i obrađuju sve informacije koje dolaze iz općinskih organa uprave – u vidu elektronskih ili printanih zapisa (materijala), koji se mogu brzo i lako preuređiti (dotjerati) za objavljivanje, odnosno postavljanje u odgovarajuće info-kanale. Tako obrađene informacije se, putem višekanalnog softvera ili putem klasične pošte, plasiraju medijima i svim zainteresovanim građanima i pravnim licima na području općine Gračanica.

Za redovno i blagovremeno «doturanje» informacija iz svog domena u „Print-tel servis“ odgovorni su općinski organi uprave, odnosno njihovi rukovodioci. Za obradu i blagovremeno «doturanje» informacije građanima (u javnost), putem medija ili drugih komunikacijskih kanala, odgovoran je „Print-tel info servis“ kao služba (odjel) za informisanje.

Osim rijetkih izuzetaka (što je regulisano zakonom), svi službeni skupovi i sastanci u Općini, prema ovom dokumentu, moraju biti otvoreni za javnost. To znači da svaka aktivnost mora biti popraćena ili servisirana od strane ove službe kao glavne spone između organa uprave i građana. Ukoliko bi iz bilo kojih razloga došlo do zaobilazeњa te službe, to bi dovelo do narušavanja sistema informisanja, nestručne prezentacije ostvarenih rezultata organa općinske uprave, pa i uskraćivanja javnosti u pogledu informisanja o njenom radu itd.

b) Od „Print-tel info servisa“ do građana (javnosti): Informacija koja sa svog izvora, tj. od općinskog organa, dolazi u „Print-tel info servis“, takoreći u sirovom stanju, odnosno u formi koja nije prilagođena medijima, odmah se obrađuje (stručno novinarski), rediguje i lektoriše, zatim „pakuje“ u odgovarajuću formu i u najkraćem roku plasira javnosti (građanima) putem višekanalnog sistema koji se instalira i uvezuje sa organima uprave zainteresovanim građanima i pravnim subjektima kao i medijima. Za plasman obrađenih informacija, doturanje poziva, saopćenja i drugih informativnih materijala na raspolaganju su: 1. vlastiti (interni) info-kanali: info letak, službena web stranica općine, e-mail, telefaks, sms i info telefon (vruća linija) i 2. javni mediji, printani i elektronski, s tim što Radio Gračanica, kao lokalni javni servis, ima posebno mjesto u tom sistemu..

Info letak pod naslovom „Print-tel“ priprema se i distribuira svim građanima, pravnim subjektima i medijima koji se prijave u „Print-tel info servis“. Distribucija se vrši, zavisno od opredjeljenja korisnika, klasičnom poštrom (u printanoj formi na 2 4 ili više stranica A4 formata), e-mailom ili telefaksom. Koncipiran je tako da donosi kratke informacije o najvažnijim aktivnostima općinskih organa uprave u periodu između dva broja. Frekvencija njegovog izlaženja zavisi od količine i značaja informacija, odnosno sadržaja i obima aktivnosti lokalne vlasti i nema fiksirane termine izlaženja. U principu, to su odabrane informacije (sa prilozima i fotosi-

ma) koje su prethodno već objavljene na web stranici Općine. Letak se može po potrebi stampati kao pregledan godišnjak, hronika ili drugi sličan materijal. **Web stranica**, kao službena stranica Općine donosi šire informacije o Općini, obrasce, obavještenja, linkove i druge izvorne materijale i dokumente iz domena rada općinskih organa uprave. Cilj je da se općina prezentira kao lokalna zajednica u svim njenim dimenzijama. Stranica je okrenuta više široj nego lokalnoj javnosti. Između ostalih materijala, od kojih su neki statični, na ovoj stranici se objavljaju dnevne informacije ili aktuelnosti iz rada općinskih službi koje će za zainteresovane korisnike donositi uputstva kako mogu doznati šire pojednostnosti ili dobiti opširnije materijale ili dokumente iz neke oblasti. Stranica je otvorena za sva pitanja, prijedloge ili inicijative javnosti (građana) iz domena općinskih organa uprave. **E-mail** se koristi za „doturanje“ kako „Print-telovih“ letaka, tako i dnevnih informacija, aktuelnosti svim zainteresovanim subjektima (pravnim i fizičkim licima, medijima i sl.) Istim kanalom doturaju se i svi službeni pozivi fizičkim i pravnim licima za sastanke, sjednice i ostale skupove u organizaciji općinskih organa uprave. Zavisno od opredjeljenja korisnika, **Telefaks** se koristi za „doturanje“ printanog primjerkra „Print-tela“. **SMS** se koristi za doturanje najvažnijih informacija, poziva ili obavijesti za sve one koji žele da putem tog kanala budu obaviješteni o radu općinskih organa uprave. Istim putem mogu dobivati pozive za sastanke ili druga obavještenja koja žele. **Info telefon** ili „vruća linija“ na raspolaganju je građanima svakog dana u toku radnog vremena općinskih organa uprave.

c) Od građana (javnosti) do lokalne vlasti - preko „Print-tel info servisa“: U principu navedenim kanalima omogućuje se in-


PRINT-TEL

10.4.2007.
 GODINA 1 BROJ 3

OBLJEŽEN 7. APRIL - DAN OSLOBODENJA GRAČANICE U DRUGOM SVJETSKOM RATU

AKCENTI

- Obilježen 7. april - dan oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu
- Čestitku - dragocjeni prirodnji resurs Općine Gračanice
- Restonci i učenici sačuvajuči Spreko polje
- Prva rasprava o predloženom projektom rješenja lokacije Bivše rebole kuce
- April mjesec čestice
- Sa Kongregacije Općinskog načelnika

Šestdeset godinom, kojo su proslavljeni brojni građani, borići antifašističkog rata 1941.-1945. i onih za Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995., ugledni privredni, javni i kulturni radnici gračanice općine i ove godine svečano je obilježen 7. april - Dan oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu. Na ovom sastanku, referatu, koji je predstavljen na akademiji, predsjedavajući Općinskog vijeća Hasan Fehratović, između ostalog je naglasio: „Danas, dakle, na prigodan, način, kako i priliči, obilježavamo 7. april - Dan oslobođenja Gračanice u Drugom svjetskom ratu. Bez ikakvih ideoloških i državnih opterećenja, sa što manje formalnog i manifestacionog, mi na ovaj način iskazujemo svoje dužnosti i zadužnosti, da bismo se u biti pridržali svjetskome antifašističkom bloku. Potvrđujemo odanost antifašističkim tradicijama i budućim generacijama ukazujući da su domeni antifašističke borbe i žrtve naših naroda u Drugom svjetskom ratu dostojne poštovanja i da su dio naše historijske baštine koje se Bosna i Hercegovina ne smije odracunati.“

Zato?

Zato što je antifašizam za Bosnu i Hercegovinu, možda više nego za bilo koju drugu zemlju u njemom okruženju, temeljni uslov opstanika.

To su iskusile generacije za nama, u to smo i sami uvjereni i nedavnoj našoj povijesti.

Zato je naša obaveza da ideju antifašizma, iznova odmjerimo i provjerimo u donedavnam našim nesrećama, predamo u amanet novim generacijama, novim borcima za demokratske, humane odnose, novim borcima protiv zloupotrebe svakog nacionalnog cijela u ime i za račun totalitarnih i osvajačkih ideja, novim antifašistima. Ne smijemo dozvoliti da mlade generacije budu lišene mogućnosti da spoznaju pravu prirodu fašizma, i onog iz Drugog svjetskog rata kao i poslijednjeg rata za Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. godina.“

Nakon pročitanog referata, učenici Paralelnih muzičkih škola iz Gračanice izveli su prijedlog kulturno-umjetnički program, затim je u BKČ otvorena izložba gračaničkih slikara.

Potpuno je antifašizam za Bosnu i Hercegovinu, možda više nego za bilo koju drugu zemlju u njemom okruženju, temeljni uslov opstanika.

To su iskusile generacije za nama, u to smo i sami uvjereni u nedavnoj našoj povijesti.

Zato je naša obaveza da ideju antifašizma, iznova odmjerimo i provjerimo u donedavnam našim nesrećama, predamo u amanet novim generacijama, novim borcima za demokratske, humane odnose, novim borcima protiv zloupotrebe svakog nacionalnog cijela u ime i za račun totalitarnih i osvajačkih ideja, novim antifašistima. Ne smijemo dozvoliti da mlade generacije budu lišene mogućnosti da spoznaju pravu prirodu fašizma, i onog iz Drugog svjetskog rata kao i poslijednjeg rata za Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. godina.“

Nakon pročitanog referata, učenici Paralelnih muzičkih škola iz Gračanice izveli su prijedlog kulturno-umjetnički program, затim je u BKČ otvorena izložba gračaničkih slikara.

teraktivna komunikacija između građana i vlasti. Svakom građaninu koji se opredjeli da prihvata informacije putem jednog od navedenih kanala, pružena je mogućnost da tim istim kanalom komunicira u obrnutom smjeru, to jest da komunicira sa nosiocima vlasti, da ih pita sve što ga interesuje, da kritikuje, predlaže, inicira... Na taj način građani se mogu neposredno informisati o radu bilo kojeg organa ili pojedinca u općinskom organu uprave. Odgovore na postavljena pitanja mogu dobiti neposredno ili putem nekog od spomenutih info kanala.

d) Od „Print-tel info servisa“ do izvora informacije (općinskih službi): Sve informacije koje se doturaju i obrađuju u okviru „Print-tel info servisa“ (o radu općinskih organa uprave, sastancima, skupovima i ostalim događajima) u isto vrijeme dostupne su svim organima uprave, čime se ostvaruje i tzv. interno (horizontalno) informisanje između tih organa. Sa jednog mjesta, dakle, plasiraju se informacije „svima o radu svih“,

čime se ostvaruje ne samo međusobna informiranost, već i međusobna kontrola i koordinacija pojedinih akcija i aktivnosti u Općini. Time se posebno utiče na kvalitet rada (usluga) i dinamizira aktivnost općinskih organa uprave. Na isti način, ovoj službi dostavljaju se svi zvanični pozivi za sastanke, zborove, radne, protokolarne, svečane i druge skupove, te dnevne i sedmične protokole općinskih funkcionera (Općinski načelnik, predsjedavajući Općinskog vijeća i dr.), obavijesti o njihovim sastancima kako u Općini, tako i na terenu, o radnim i drugim posjetama Općini Gračanica itd.

e) Od „Print-tel info servisa“ do javnih medija: Svim zainteresovanim medijima stavljuj u se na raspolaganje sve informacije i sve komunikacioni kanali koji se upotrebljavaju u ovom sistemu (printani, elektronski i dr.) U dogovoru sa zainteresovanim subjektima u općini, putem „Print-tel servisa“ organizuju se konferencije za štampu ili drugi kontakti i razgovori između novinara, to jest medija i pojedinih organa općinske uprave, odgovornih izvršilaca, zaposlenika itd. U isto vrijeme radi se press kliping, evidentira i prati „prisustvo općine“ u pojedinim medijima, te voditi registar objavljenih informacija u njima. Da bi se to ostvarilo, svi kontakti općinskih organa uprave i svih odgovornih osoba, u principu, moraju se ostvarivati i realizovati posredstvom i uz servisiranje „Print-tel info servisa“.

Među javnim medijima koji „pokrivaju“ rad općinskih organa uprave, posebno mjesto zauzima Radio Gračanica kao lokalni javni servis. Da bi došlo do daljeg otvaranja ovog medija prema slušaocima i uspostave izravne komunikacije lokalne vlasti sa građanima, manjim zahvatima u programskoj koncepciji i šemi data je mogućnost građanima da putem tog medija izravno komuniciraju, postavljaju pitanja, predlažu i kritikuju lokalnu vlast, da dobijaju odgovore i da komuniciraju sa organima vlasti svakog dana u periodu emitovanja programa Radio Gračanice. Uspostavom tog svojevrsnog narodnog parlamenta, odnosno kontinuirane radio tribine, u kojoj građani imaju priliku da 18 sati

dnevno postavljaju pitanja nadležnim organima uprave, da predlažu, kritikuju i dobijaju odgovore, uspostavlja se svojevrstan demokratski narodni parlament i izravno komuniciranje vlasti sa građanima.

ZAKLJUČAK

„Print-tel info servis“ omogućuje svakom građaninu i privrednom subjektu da u svaku vrijeme ostvari interaktivnu komunikaciju sa lokalnom vlašću: da dobije informaciju koja ga interesuje i da obrnutim smjerom istim kanalom, ako želi zatraži pojašnjenje, postavi pitanje, uputi prijedlog ili kritiku toj istoj vlasti. Time se otvara nesmetan protok informacija u oba pravca i obezbjeđuje stalna komunikacija između građana i lokalne vlasti, na način i u obimu koji želi svaka zainteresovana strana: građani, privredni subjekti, mediji... Drugim riječima, građani mogu pristupiti organima lokalne uprave po vlastitom izboru, zavisno od komunikacijskih sredstava s kojima raspolažu, od životnog standarda, stepena obrazovanja itd. Neki su više, a neki manje zainteresovani za probleme lokalne uprave, neki žele potpune izvještaje o radu Općinskog vijeća, načelnika, drugi žele samo kratke informacije (putem SMS na primjer), treći nemaju vremena za čitanje itd. „Print-tel info servis“ obezbjeđuje pristup radu općinskog vijeća, općinskih organa uprave putem: interneta, elektronskih poruka SMS, telefaksa i klasične pošte. Dovoljno je bilo kojim od ovih kanala poslati pristupnicu u „Print-tel info servis“. Pristupnica otvara protok redovnih i pravovremenih informacija o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, o aktivnosti općinskog načelnika i općinskih službi kao lokalne izvršne vlasti. U svakom trenutku onaj ko to želi može reagovati, svako može poslati svoj komentar, pitanje ili stav općinskim vijećnicima, općinskom načelniku, općinskim službama. Pri tome, nikako ne treba zanemariti takozvanu živu riječ, odnosno fizičku interakciju građana sa nosiocima funkcija i lokalne vlasti (diskusije, javne rasprave, lobiranje građana i vijećnika, prijemi itd), što izlazi iz okvira ove teme.